

**MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE –
DITHULAGANYO TSA GO RUTA KGWEDITHARO 1-4 (2021 - 2023)
KGWEDITHARO 1**



MOPHATO 8 – KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
Tekanyetso ya motheo le Tlwaetso di diragadiwe ka matsatsi a mararo a kgweditharo mo bekeng ya ntlha. – Letsatsi 1 go ya go 3. Tshedimosetso e, e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng go dirwa go tswela mekhino e e itemogelwang le go tswelletsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.				
<p>BEKE 1 - 2</p>	<p>Go Reetsa le Go Bua</p> <p>Ditogamaano tsa go reetsa le go bua ka ditlhangwa tsa pono/ mmediantsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo ka athikele ya boroutshara. •Rulaganya kitso ka tatelano •Tlhopha tlotlofoko e e nepagetseng le dikarolo tsa puo. • Tsibogela setlhangwa • Matseno le bokhutlo jo bo tlhabosang <p>Dipuisano tsa phaposi (Ketelelopele ka morutabana) di ikaegile ka boroutshara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa •Melawana le dipopego tsa setlhangwa •Medumo • Rejisetara le setaele 	<p>Buisa boroutshara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa, kagego, bareetsi ba ba totilweng, lemorago, tiriso ya puo, maikaelelo. • (Tokomane e e nang le kitso e ka menwa go dira papetlana, phamfolete, lethatsana le ka gale le mennweng e bile le tsenyeleditse kitso e e godisang ka tlhago) <p>Dikgato tsa go buisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso – (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhotlhafatsa) <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> •Go okola dintlha • Go tlhodisa matlho • Ntlha le kakanyo • Dikakanyokgolo le tse di tshwegetsang, dikakanyo le bokhutlo. 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano:</p> <p>Kwala/ thala boroutshara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Rejisetara le setaele • Matseno le bokhutlo <p>Kwala/ thala boroutshara o ikaegile ka ditsibosii tsa ditlhangwaponono.</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>maetsi le malatlhelwa</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipolelonolo; pakajaanong; pakaphethi; matlhalosi le matlhaodi; polelo e e sekamelang lethakore le le lengwe, e e gobeletang, e e lebelelang lethakoreng le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tlhamaletseng, jo bo sa tlhamalalang, bokao jo bo totileng ntlha, bokao jo bo itlhametsweng go ya ka tiriso.</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>phegelwana; khutlo, matshwao a nopolo (ditsejwana);letshwao la tsiboso;lenalana, letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>

Tlhatlhubo e e tlhomamang Tiro 1: Puisetsogodimo – 20 maduo (Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 1 mme o feleetse mo kgweditharong ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa).				
BEKE 3 - 4	<p>Ditogamano Reetsa le go Bua</p> <p>Reeletsa/lebelela le go buisana ka setlhangwaponon/dikutlopono/ditlhangwa tsa mediantsi (sk. bidio/kgatisopele ka ga go kwala lekwalo la maranyane kgotsa go itlhamela akhaonto ya lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsosolosa kitso ya morago • Fopholetsa maikaelelo a setlhangwa • Batla bokao • Tlhaloganyana setlhangwa • Kwala dintlha • Tlhaloganyana molaetsa • Bareetsi ba ba totilweng <p>Tekatlhaloganyano ya theetso (modumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang ka go kwala dintlha, letlharenetefatso , tshosobanyo, dikapolelo, dirisa mafoko a a farologaneng go tlhalosa Rulaganya dikarolo <ul style="list-style-type: none"> • Dumalang ka go tla ka karolo e e sa tshwaneng le ya tshimologo/bokao jo bo tlheletsweng. fiDiragatsa se se 	<p>Setlhangwa sa Tekatlhaloganyano SK. Lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditogamano tsa go buisa • Go okola dintlha • Go tlhodisa matlho • Puisotsenelelo • Maikaelelo le setlhopha se se totilweng • Tlhagisa bokao le bokhutlo • Bontsha puo ya tshusumetso • Thotloetso ya tlhopho le tlogelo mo bokaong jwa setlhangwa. • Tsela e puo le dikgopolo di bontshang le go aga mesola le mekgwa • Seabe sa tiriso ya mefuta ya difonto le bogolo, ditlhogo le dinopolo mo bokaong <p style="text-align: center;">LE</p> <p>setlhangwa sa dikwalo jaaka poko/ naane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka: baanelwa, boanedi, poloto, dikgogakgogano/setlhoa, lemorago, maitshetlhego, moaned, thitokgang <p>Dikgato tsa go kwala</p>	<p>Ditlhangwa tsa Tirisao Kwala lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego, setaele le ntlhakemo • Baanelwa ba ba totilweng, maikaelelo, le bokaelo • Diponagalo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo le tlhopho ya mafoko (temogo ya tiro e e tseneletseng ya puo) • Matseno le bokhutlo <p>Kwala lekwalo la maranyane o ikaegile ka kgogedi ya ditlhangwaponon</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Letlhaodi la mokgwa, nako;setlhogo se se tsepameng, setlhogo se se sa tsepamang, .madirimafedi.</p> <p>Matlhaodi: dikgato tsa tshwantshanyo, Dikgato tsa tshwantshanyo tse di supang maemo a a kwa godimo</p> <p>Dira ka dipolelo: Popego ya dipolelo, polelwanatlhalosi, polelwanatlhaodi le dipolelwana, kganetso, dipolelo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletse, bokao jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo, phegelwana</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

	<p>diraalang mo dikgaolong tse pedi , jj.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dikgato tsa go buisa.• Pele ga puiso – (Itsise setlhangwa)• Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa)• Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba) <p>Poko/Naane Diponagalokgolo tsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none">• Dikarolo tse di ka fag are tsa leboko, dikapuo, kgopolo, morumo, morithitho• Dikarolo tse di ka kwa ntle tsa leboko, mela, ditemana, dikgato tsa motlanyo• Bokao jwa botshwantshi• maikutlo• Thitokgang le molaetsa		
--	---	---	--	--

<p>BEKE 5 - 6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano (Ketelopele ka morutabana) – Tlhatlhamololo ya dikakanyo, Tlhopho ya dikakanyo tse di nepagetseng, tatelano ya dikakanyokgolo.</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso e le paakanyo ya go kwala tshosobanyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlha. • Arogana dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganyo ga dintlha. • Bontsha diteginiki tse di susumetsang/ digelang. • Araba dipotso 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka padi ya bašwa</p> <p>Dipuisano tsa kakaretso ka diponagalokgolo jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Ditogamano tsa go buisa di itsise barutwana ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diponagalo tsa setlhangwa, setlhogo, nopolo, ditshwantsho. • Dikarolo tsa buka, diteng tsa tsebe, lenaane la diteng, dikgaolo, lenaane foko, tshupane, mamelelelo, tlhalosotlaleletso, jj. <p>Dikgato tsa go buisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso – (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba) <p>Morutabana o ruta dikgono tsa go kwala tshosobanyo ka go neela barutwana motheo wa tshosobanyo</p>	<p>Kwala tlhamo: Tlhamo ya kanelo/maitlhamo</p> <p>Tlhopho ya mafoko, Lentswe le setaele sa mong Tlhaloso ka botlalo Segalo Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang Mmepe wa dikakanyo (thulaganyo ya dikakanyo) go rulaganya dikakanyo tse di golaganang. Tlhagisa tlhamo gore e tlhatlhabiwe</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala</p> <p>Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Kwala tlhamo o latela dikgato tsa go kwala.</p> <p>Tshosobanyo Barutwana ba sosobanya nngwe ya dikgaolo tse di ikaegileng ka padi.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Matlhaodi a felo le mokgwa, maemedi: maemeditota, maemedigotlhe, leitiri, lerui</p> <p>Dira ka dipolelo: Sediri le letiro, thuanyisediri, polelwanakutu, polelwanakala</p> <p>Bokao jwa mafoko: makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le bokao jwa botshwantshi.</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso khutlo, phegelwana, letshwao la potso, matshwaonopolo, letshwao la tsiboso.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
<p>TLHATLHOBHO /TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO Tlhamo tlhaloso, kanelo le maitlhamo (maduo: 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo</p>				

<p>BEKE 7 – 8</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Tiro ya molomo: Athikele ya lokwalodikgang/ Pegelo ya dipatlisiso/tseleganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhogo sa dipatlisiso • Rulaganya didiriswa ka nepagalo o tshegetsang ka dikao • Bontsha le go tlhophla tlotlofoko e e maleba, puo le melawana. • Baakanya matseno le bokhutlo tse di rulaganeng. <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlha. • Arogana dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganya ga dintlha. • Bontsha diteginiki tse di susumetsang/ digelang. • Araba dipotso 	<p>Buisetsa/ go lebelela kitso (dirisa sethangwa jaaka Athikele ya lokwalodikgang/ pegelo ya tshakatsheko, tseleganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa sethangwa • Popego • Tiriso ya puo <p>Dikgato tsa go buisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso – (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba) <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlhodisa matlho • Puisotsenelelo • Maikaelelo le setlhophla se se totilweng • Tlhagisa bokao le bokhutlo • Bontsha puo ya tshusumetso • Thotloetso ya tlhopho le tlogelo mo bokaong jwa sethangwa. • Tsela e puo le dikgopolo di bontshang le go aga mesola le mekgwa • Seabe sa tiriso ya mefuta ya difonto le bogolo, ditlhogo le dinopolo mo bokaong. <p>Kwala Tekatlhaloganyo</p>	<p>Ditlhangwa tsa tirisano sk. Athikele ya lokwalodikgang, Pegelo ya dipatlisiso/tseleganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikaelelo, setlhophla se se totilweng, popego • Melawana ya ditemana • Makopanyi go kopanya • Dirisa metseselele ya mefuta ya dipolelo, bolelele le dipopego • Setaele se se tlhomameng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala</p> <p>Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsang Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Kwala pegelo ya tshakatsheko/ tseleganyo</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Lediri le le tlhomameng le le sa tlhomamamng, Madiritota le madirimatlhaedi.</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang lethakore le le lengwe, e e gobeletang, e e lebelelang lethakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko: makaelagongwe, malatodi, bokaelong, bokao jo bo totileng ntlha, bokao jo bo itlhametsweng go ya ka tiriso.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50] □</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) • Sethangwaponi (maduo 10) • Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>				

<p>BEKE 9 - 10</p>	<p>Go reetsa le go bua. Reetsa puo ka moperesidente/mongwe yo o nang le tlhotlheletso mo setšhabeng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng • Supa le go tthalosa tiriso ya puo • Supang le go buisana ka diponagalo tse di mo puong <p>Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha setlhogo se se maleba • Rulaganya tshedimosetso ka nepagalo • Supa tlotlofoko le dipopego tsa puo tse di nepagetseng • Baakanya matseno le bokhutlo jo bo nonofileng • Ikatise • Tlhagisa 	<p>Go buisa/ Go lebelela tiro e e kwadilweng/ ditshwantsho pono tsa tekatlhaloganyo</p> <p>Buisa tsa botshelo jwa moswi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha le go buisana ka diponagalokgolo tsa setlhangwa • Sekaseka tiriso ya puo • Tlhophha le go tthalosa tiriso ya maikutlo ya puo • Sekaseka matseno le bokhutlo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba</p> <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlhodisa matlho • Puisotsenelelo • Maikaelelo le setlhophha se se totilweng • Tlhagisa bokao le bokhutlo • Bontsha puo ya tshusumetso • Thotloetso ya tlhopho le tlogelo mo bokaong jwa setlhangwa. • Tsela e puo le dikgopolo di bontshang le go aga mesola le mekgwa • Seabe sa tiriso ya mefuta ya difonto le bogolo, ditlhogo le dinopolo mo bokaong. 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano, sk Go kwala tsa botshelo jwa moswi</p> <p>Maikaelelo, setlhophha se se totilweng, popego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawana ya ditemana • Makopanyi go kopanya • Dirisa metsesele ya mefuta ya dipolelo, boleele le dipopego • Setaele se se tlhomameng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala</p> <p>Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Kwala tsa botshelo jwa moswi</p>	<p>Tlaleletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano.</p> <p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe.</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka; dipolelo; maele lediane; polelwanakalatlhalosi lepolelwanakakatlhaodi.</p> <p>Bokao jwa mafoko Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; letshwaola tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo. matshwao a puiso a dikhutshwafatso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
------------------------	---	--	--	---

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE TLHAGISA	DIPOPEGO PUO LE MELAWANA
DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI				
	<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p> <p><input type="checkbox"/> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19</p>	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo • Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara. 	<p>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ka ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Go kwala ka boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano</p>
MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 1				
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 [TIRO YA MOLOMO] Go buisetsa godimo (maduo 20) Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo 2 fa maduo a tlaaa bo a rekotiwa.</p>	<p>GO KWALA TLHAMO TIRO 2</p> <p><input type="checkbox"/> Tlhamo Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (maduo 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA (maduo 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) • Setlhangwaponono (maduo 10) • Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>	

SETSWANA PUO YA GAE – KGWEDITHARO YA 2

MOPHATO 8 – KGWEDITHARO 2				
Dikgono	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
<p>BEKE 1 - 2</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go reetsa • Tsibogelo ya go kwala <p>Go reetsa/ go lebelela nopollo go tswa mo pading.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruta diponagalo le melawana • Tlhopha setaele, rejisetara le tlotlofoko. • Tsaya karolo • Dirisa ditegeniki tsa tshusumetso 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala tlhamo ya tlhaloso e ikamagantse le padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Thulaganyo ya diteng (mmapa wa dikakanyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e e rulaganeng ya ditemana go tetafatsa go tlhaloganyesega • Makopanyi go bontsha tomagano • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo ya tlhaloso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Thulaganyo e e lolameng ya mafoko</p> <p>Mofuta wa dipotso, Phefofatso, Kagego/ popego ya dipolelo, mediriso, lentswe.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Bokao jwa botshwantshi , bokao jo bo tlhamaletseng, tshameko yamafoko ka poeletsomodumo</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Letshwao la tsiboso, letshwao la potso, matshwao a nopollo, Khutlo , phegelwana</p>

<p>BEKE 3 - 4</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng e ikamagantse le maemo a loago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa puo • Tsaya dintlha <p>-Puo le maatla</p> <p>- Segalo</p> <p>- Maikutlo</p> <p>- Matseno le bokhutlo</p> <p>- Araba dipotso</p> <p>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • supa dikaro • Dibui di a refosana • Tlhalosa dintlhakemo le go fitlhelela tumalano • Tiriso e e nepagetseng ya puo, setaele le rejiseta • Tlhagisa 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka tse di rekotilweng go tswa mo thelebišeneng/seyalemowadi ikaegile ka tsa loago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Popego • Batsayakarolo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Karolo ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Karolo ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana. <ul style="list-style-type: none"> • Mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala puo</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <p>Melawana ya ditemana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Dipolelo tsa matseno <p>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawana ya ditemana • Tatelano e e rulaganeng ya ditemana go tetafatsa go tshaloganyesega • Makopanyi go bontsha tomagano • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala puo</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiritota le madirimatthaedi;</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Madiri mafetedi,</p> <p>Go dira ka dipolelo</p> <p>Pakajaanong, pakapheti, polelo e e sekamelang letlhakore le le lengwe, kagego ya dipolelo, kganetso, mofuta wa potso.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>bokao jo bo tlhamaletseng, makaelagongwe, malatodi, makwalotshwano, ditumatshwano</p> <p>Matshwao a puiso and spelling</p> <p>Melawana ya mopeleto le tiriso</p>
<p>Tlhatlhobo e e tthomamang Tiro 1: (Tiro ya Molomo) 20 maduo (Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 1 mme o feleletse mo kgweditharong ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa).</p>				

<p>BEKE 5 - 6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao diathikele tsa lekwalodikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa go tshaloganya • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso <p>Dipuisano (di eteletswepele ke morutabana):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dikarolo • Dibui ba a refosana • Tshalosa dintlhakemo le go fitlhelela tumalano • Tiriso e e nepagetseng ya puo, setaele le rejiseta 	<p>(setlhangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao diathikele tsa lekwalodikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, tiragatso, dipuisano, poloto, kgotlang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhathoba) <p>Ditogamano tsa go buisa tekatlhaloganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikaelele le baanelwa ba ba totilweng. • Ipopele bokao • Neela dikakanyo tsa gago • Farologanya gareng ga ntlha le kakanyo • Tsenya bokao mo tirisong <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, puo ya botshwantshi, dikakanyo , morumo, moribo 	<p>Kwala thadiso lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya setlhangwa • Diponagalo le melawana • Kgelekiso (kgatelelo ya mafoko) • Rejisetara • Baamogedi • Segalo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tshagisa <p>Kwala thadiso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Dithogo le megatlana</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Popego ya polelo; mefuta ya dipolelo; dipaka; polelo; phefofatso; diane</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi; makwalotshwano; madirimatswa</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Diakeronomi</p>
-----------------------	---	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto), • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 		
Tlhatlhubo e e tlhomamang Tiro 4: Go kwala Ditlhangwa tsa tirisano (2 tse di khutshwane/ 1 se se leele) : (maduo 10) E kwalwe pele ga teko e e laolang				
BEKE 7 – 8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano (di eteletswepele ke morutabana):</p> <p>Reetsa/lebelela papatso le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tiriso ya puo ya maikutlo le e e tlhotlheletsang • Bogolo jwa fonto/mokwalotlanyo/ mofuta wa mokwalo • Puo ya mmele <p>Tekatlhaloganyo ya theetso: papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyogolo le tsa tshegetso ka go kwala dintlhathuto • Abelana ka dikakanyo le maitemogelo le 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (setlhangwa sa pono jaaka papatso/phousetara/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matlho • Puisotsenelelo • Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, tikologo, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko. • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng • Puo ya mmele • Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/ mokwalotlanya <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) 	<p>Go kwala ditlhangwa tsa tirisano: Diphasalatso/dipapatso/diphousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e maleba • Maikaelelo • Diponagalo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Rejisetara <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala papatso/ phousetara</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto • Dikhutshwafatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya polelo: • Maina, • Matlhaodi, • Maemedi • Dithuanyi • Dipaka • Polelonolo <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

	<p>go bontsha go tthaloganya mareo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa malepa a tthottheletso/a go digela • Araba dipotso 	<ul style="list-style-type: none"> • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tthatlhoba) <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <p>Go dira ipaakanyetsotiro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tthotlha diphoso le go tthagisa <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tthodisa matlho • Puisotsenelelo • Tshosobanyo • Ipopele bokao le bokhutlo. 		
<p>BEKE 9 - 10</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO E E LAOLWANG TSIBOGELO YA DITHANGWA (60 MADUO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso3: Tshosobanyo (10 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (20 maduo) 			

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG			
<ul style="list-style-type: none"> • Metsaletsele ya ditirwana tsa go Reetsa le go bua • Ditirwana tsa go Reetsa le go bua tse di ikamagantseng le COVID 19 	<p><u>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa tekathaloganyo ya go buisa • Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka dikwalo di le tharo tse di tshaotsweng mo kgweditharong 	<p>Ditirwana Go kwala le Go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Go kwala ka boitlhamedi 	<p>Metsaletsele ya ditirwana tsa Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano</p>
MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 2			
<p>Tlhatlhobo e e tlhomamang Tiro 1: (Tiro ya Molomo) 20 maduo (Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 1 mme o feleletse mo kgweditharong ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa).</p>	<p>Tlhatlhobo e e tlhomamang Tiro 4: Go kwala Ditlhangwa tsa tirisano (2 tse di khutshwane/ 1 se se leele): (maduo 10) E kwalwe pele ga teko e e laolwang</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO E E LAOLWANG TSIBOGELO YA DITHANGWA (60 MADUO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso3: Tshosobanyo (10 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (20 maduo) 	

SETSWANA PUO YA GAE – KGWEDITHARO 3

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 3				
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Melawana ya puo le tiriso
BEKE 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Reeletsa tshedimoseiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa setlhangwa sa tshedimoseiso • Reetsa tlhagisa ya tiriso ya puo, lebelo, tlhagisa ya lentswe • Reetsa neeletsano ya kgang • Buisana le moithuti ka wena • Tlotla kgang • Tlhopho kgang • Dira ipaakanyetso le dipatlisiso • Tlhopho setaele, rejisetara, le tlotlofoko • Tlhagisa kgang 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka baanelwa, tiragatso, dipuisano poloto, kgothang lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, puo ya botshwantshi, dikakanyo , morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto), • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Tekatlhaloganyo ya puiso</p>	<p>Kwala setlhangwa sa dikwalo: kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego e e nepagetseng • Maitlhommo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go tlhagisa <p>Itlhomele kgang ya gago o latela dikgato tse di tlhagisitsweng Kgang ya maemo a a kwa godimo e e phasaladitsweng/ e e kileng ya buisiwa mo phaposing</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota le mainagotlhe, letlamma ka metseletsele ya dipolelwana tsa madiri.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka; dipolelo; diane le maele , polelwana kalatthalosi le polelwana kakatlhaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana</p> <p>Mopeleto le matshwa a puiso:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

		<p>(Setlhangwa go tswa mo setlhangweng sa dikwalo se se tshaotsweng)</p> <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none">• Go okola, go tlodisa matlho le go bopa tshwantshokgopolo• Puiso ka tsenelelo• Go ipopela bokao• Bokao jwa mafoko• Ntlhakemo ya mokwadi• Ntlha le kakanyo• Bokao jo bo kaiwang		
--	--	---	--	--

<p>BEKE 3-4</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go reetsa • Tsibogelo ya go kwala <p>Reeletsa/ lebelela nopolo go tswa mo terameng/ motshamekong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruta diponagalo le melawana • Tlhophisa setaele, rejisetara le tlotlofoko • Tsaya karolo • Ditirisa ditegeniki tsa tshusumetso <p>Dipuisano (di eteletswe pele ke morutabana)</p> <p>Dipatlisiso di ikaegile ka Porojeke ka ga dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thutatsela/ dikgato - Maitlhommo - Itlhagiso - Ditaello le ditsholofelo 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka terama/ motshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponakgolo tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka baanelwa, tiragatso, dipuisano poloto, kgotlhang lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Buisa ditaello ka dikwalo tsa porojeke</p> <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tseleganya • Go tlovisa matlho • Puiso ka tsenelelo go batla bokao <p>Barutwana ba simolola ka dipatlisiso tse di ikaegileng ka ditlhago tse di tlhaotsweng.</p> <p>Gabedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Matseno le kgato ya tshimologo di simolola mo phaposeng di kaelwa ke morutabana. 2) Ikemela – bokaelo bo tlaa laola ka moo barutwana 	<p>Kwala tlhamo ya tlhaloso e ikaegile ka terama/ motshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e lolameng le diponagalo • Rulaganya diteng (Mmapa wa dikakanyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e e lolameng ya ditemana • Makopanyi go golaganya ditemana • Dirisa dipolelo tse di farologaneng, bolelele le popego • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo ya tlhaloso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Tatelano e e nepagetseng ya mafoko, mefuta ya dipotso , phefofatso , popego ya polelo , mediriso; lentswe.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi, bokaelo, tshameko ya mafoko ka poeletsomodumo.</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>matshwao a nopolo , letshwao la potso; letshwao la tsiboso, Khutlo, phegelwana</p>
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMANG TIRO 6: GO KWALA POROJEKE – Kgato 1: Dipatlisiso(Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (20 maduo)</p>				

<p>Beke 5-6</p>	<p>Kwala – Porojeke ka ga dikwalo</p> <p>Dipuisano (di eteletswe pele ke morutabana) Dipatlisiso di ikaegile ka Porojeke ka ga dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thutatsela/ dikgato - Maitlhommo - Itlhagiso - Ditaello le ditsholofelo 	<p>Buisetsa tshedimosetso Tlhagiso ya ditlhago tse di farologaneng tsa Porojeke</p> <p>Dintlha sk. Tlhagiso ya Powerpoint, mmino wa roko, thadiso, jj. Diponagalokgolo jaaka baanelwa, tiragatso, dipuisano poloto, kgotlhang lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</p> <p>Poeletso, ikgakololo ya mefuta ya dikwalo le ditlhangwa (tse di buisitsweng/ tse di sa buisiwang) tse barutwana ba di buisitseng ka (kgweditharo 1 le 2)</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) • Thitokgang le molaetsa <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlodisa matlho le go bopa tshwantshokgopolo • Puiso ka tsenelelo • Go ipopela bokao • Bokao jwa mafoko • Ntlhakemo ya mokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bo kaiwang 	<p>Go kwala go ikaegile ka dikwalo tse di tlhaotsweng/ ditlhago tsa Porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwalo ya Porojeke <p>Kagego e e lolameng le diponagalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rulaganya diteng (Mmapa wa dikakanyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e e lolameng ya ditemana • Makopanyi go golaganya ditemana • Dirisa dipolelo tse di farologaneng, bolelele le popego • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le tlhagiso 	<p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe, letlamma ka metseletsele ya dipolelwana tsa madiri..</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka; dipolelo; Diane le maele , polelwana kalatlhalosi le polelwana kakatlhaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
-----------------	--	---	---	---

<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – TIRO YA BOITLHAMEDI YA GO KWALA POROJEKE – Kgato 2: Go Kwala(Barutwana ba ikwalela Porojeke) - 30 maduo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro/ Go kwala sethangwa sa ntlha sa Porojeke • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso • Go tlhagisa 				
<p>BEKE 7-8</p>	<p>Tlhagiso ya tiro Molomo ka Porojeke</p> <p>Tlhagiso e tlaa ikaega ka maemo le bokaelo jwa sekolo</p> <p>Ditogamano go Reetsa le go bua</p> <p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. • Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e tlhotlheletsang • Dirisa dikaedi • Tsepamo mo melawaneng • Puo ya mmele e e maleba • Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng. • Maitthomo, setlhopho se se tobilweng le tiriso 	<p>Puiso ka kgolagano le tlhagiso ya molomo</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba</p> <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tloedisa matlho • Puisotsenelelo • Tshosobanyo • Ipopele bokao le bokhutlo. 	<p>Barutwana ba tlhagisa se ba se kokoantseng mo go kwaleng go go ikaegileng ka boitlhamedi ba go kwala porojeke.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota le mainagotlhe, letlamo ka metseselele ya dipolelwana tsa madiri..</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka; dipolelo; diane le maele, tlhagisa, , polelwana kalatlhalosi le polelwana kakatlhaodi.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana;</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso.khunyelolo</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

	<p>Tlhatlhobo e e tlhomameng Tiro7: Tiro ya boitlhamedi ba go kwala Porojeke-Kgato 3: Tlhagiso ya Molomo(Barutwana ba dira tlhagiso ya molomo ka porojeke) 20 maduo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego e e maleba: matseno, mmele le bokhutlo. • Tlhagisa dintlhakgol le tse di tshagatsang • Bontsha bopaki ba dipatlisi. • Dirisa dikarolo tse di maleba tsa mmele mme o tlhagise dikgono.sk bontsha kopano ya matlho, modumo • Tsaya karolo mo dipuisanong • Neela pegelo e e utllwalang • Tsepama mo dipuisanong • Bontsha masisi mo ditshwanelong tsa le maikutlong a ba bangwe. <p>Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharong 3 e be e feleletswe mo kgweditharong 4 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa.</p>			
<p>BEKE 9 – 10</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha ka ditlhangwa tsa pono/kutlopono/ mmediantsi</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (medumo ka go reetsa di leriki tsa mmino/ nopolo go tswa konsarateng ya mmino)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha dikakanyokgolo le tse di tshagatsang ka go <ul style="list-style-type: none"> • kwala dintlhathuto • Arogana dikakanyo le maitamogelo mme o bontshe go tlhaloganya mareo. • Bontsha ditegeniki tsa tshusumetso moo go tlhokegang • Araba dipotso 	<p>Buisa liriki ya pina/ setlhangwa se se ikamagantseng le konsarata ya mmino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego • Tiriso ya puo • Diponagalo tsa setlhangwa • Tatelano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Kwala pina/ bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego e e nepagetseng • Maitlhommo • Dikakanyokgolo le tse di tshagatsang • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala pina/ bukatsatsi.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Bongwe le bontsi, bong, nyenyefatso</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Puosebui, puopegelo, mefuta ya dipotso, ntlha le kakanyo, kagego ya polelo, dipolelo, bokaopedi, lentswe, lediriletswa</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, phefofatso, makwalotshwano, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30) <ul style="list-style-type: none"> • Poko (maduo 10) • Terama (maduo 10) • Khutshwe (maduo 10) 			
DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG			
<ul style="list-style-type: none"> • Metseletsele ya ditirwana tsa go Reetsa le go bua • Ditirwana tsa go Reetsa le go bua tse di ikamagantseng le COVID 19 	<u>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya go buisa • Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka dikwalo di le tharo tse di tlaotsweng mo kgweditharong 	Ditirwana Go kwala le Go tthagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Go kwala ka boitlhamedi 	Metseletsele ya ditirwana tsa Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano
MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 3			
TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE <ul style="list-style-type: none"> • Patlisiso le go kwala porojeke (maduo 20 + 30 = 50) Poroje e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng: Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi	Tlhatlho e e tlhomameng Tiro7: Tiro ya boitlhamedi ba go kwala Porojeke- Kgato 3: Tlhagiso ya Molomo (Barutwana ba dira tthagiso ya molomo ka porojeke) 20 maduo	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30) <ul style="list-style-type: none"> • Poko (maduo 10) • Terama (maduo 10) • Khutshwe (maduo 10) 	

SETSWANA PUO YA GAE – KGWEDITHARO 4

MOPHATO 8 – KGWEDITHARO 4				
Skills	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipolelwana tsa puo le melawana
BEKE 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa ditaelo/ dikaelo <p>Ikatise mo dikgatong tsa go reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya dintlhathuto • Araba dipotso <p>Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo</p> <p>sk. Tlhagiso ya dikgang tse di sa ipaakanyediwang/ puo</p> <p>Go neela ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa • Puo le melawana • Puo ya mmele 	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimosetso ika ditshwantshopono</p> <p>sk. Mmapa, matshwao, dikale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Tiriso ya puo • Diponagalo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Go buisa/ go lebelela diponagalo tsa setlhangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlovisa matlho • Puiso ka tsenelelo • Ipopele bokao <p>Dira tshosobanyo (mmapa wa dikakanyo)</p>	<p>Setlhangwa sa tirisano: Dikaelo/ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Thulaganyo ya diteng (mmapa wa dikakanyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e e rulaganeng ya ditemana go tetafatsa go tthaloganyesega • Makopanyi go bontsha tomagano • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhaodi: dikgato tsa tshwantshanyo tsa matlhaodi, mainagotlhe, mainatota, makopanyi.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipolelo tsa ditlhago, polelo, dipaka, dipolelokgolo tsa tshegetso. Dipolelonolo le dipolelopate.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokaelong</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Dipatrone tsa mopeleto, Khutlo; phegelwana</p>

<p>BEKE 3-4</p>	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Reeletsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya segalo, lebelo le tiriso ya ditemosi • Tsepama mo melawaneng • Tiriso ya mmele e e maleba • Ela tlhoko: tshimologo le bokhutlo tse di utlwalang • Maitlomo, setlhopho se totilweng le bokaalo <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. • Tlhokomela matshwao a puiso go nna e le puiso e e nonofileng • Tiriso ya puo e e maleba ya dikarolo tsa mmele. 	<p>Go buisa/go lebelelela tshedimosetso (Dirisa ditlhangwa di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/ dipuo tse di kwadilweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dikakanyokgolo • Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso • Go dira ponelopele • Dintlha le dikakanyo • Ntlhakemo ya mokwadi • Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang • Puo e e tlhomameng/e e sa tlhomamang. • Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo akanngwang • Dikapuo <p>Kwala teko ya tekathaloganyo</p>	<p>Setlhangwa se se seleele/ se sekhutshwane: athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego le setaele • Babuisi/baamogedi ba tobilweng le maitlomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala athikele ya lekwalodikgang.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainakgopolo; Mainakgongwa, matlama, Matlhaodi: dikgato tsa tshwantshanyo tsa matlhaodi.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlhotlholetsang le puo e tsosololang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaalo</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
<p>Tlhatlhobo e e tlhomameng Tiro 7 Tlhagiso ya Molomo ya Porojeke (20 maduo) (Barutabana ba simolole ka tekanyetso e, ka kgweditharo 3, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe fa kgweditharo e fela)</p>				

<p>BEKE 5-6</p>	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Tiro ya Molomo: Go tlatsa dipotsolotso/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhogo sa patlisiso • Rulaganya didiriswa go neelana ka dikao. • Tlhopha le go neelana ka tlotlofoko e e nepagaetseng, puo le melawana. • Rulaganya matseno a a nonofileng le bokhutlo. <p>Tekatlhologanyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dinkgolo le tsa tshegetso ka go tsaya dintlhathuto. • Aroganya dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganya mareo. • Tlhopha ditegeniki tse di susumetsang/ tiriso ya puo e e digelang manipulative • Raba dipotso 	<p>Buisa dipotsolotso/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa pegelo • Popego. • Tiriso ya puo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, puo ya botshwantshi, dikakanyo , morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto), • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatsa dipotsolotso/kgotsa diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitlhomu Babuisi/baamogedi ba tobilweng le kagego • Melawana ya ditemana • Makopanyi go golaganya • Dirisa metseselele ya mefuta ya dipolelo, boleele le kagego. • Setaele se se tlhomameng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa. <p>Tlatsa dipotsolotso/ foromo</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiritota le madirimatthaedi; madirimathusi</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang letlhakore le le lengwe, e e gobeletang, e e lebeletang letlhakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>malatodi, makaelagongwe, bokaalo, bokao jo bo totileng ntlha, bokao jo bo itlhametsweng go ya ka tiriso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
<p>Tlhatlhobo e e tlhomameng Tiro 9 : Go kwala Ditlhangwa tsa tirisano: (10 maduo) (Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe se se leele) Se kwalwe pele ga teko e e laotsweng</p>				

Beke 7-8	Paakanyetso ya Tlhatlhobo Go bua: <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano • Puo e e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang Go reetsa <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya theetso 	Paakanyetso ya Tlhatlhobo Go buisa <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso • Tshosobanyo • Setshwantshopono 	Paakanyetso ya Tlhatlhobo Go kwala: <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo • Setlhangwa sa tirisano se se leele • Setlhangwa se se khutshwane sa tirisano 	Go dira ka mafoko: Poeletso Go dira ka dipolelo: Poeletso Bokao jwa mafoko: Poeletso Matshwaopuiso le mopeleto Poeletso
Beke 9-10	TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 10 TIRO E E LAOLWANG TSIBIGELO YA DITLHANGWA (60 MADUO) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso3: Tshosobanyo (10 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano (20 maduo) 			
DITIRWANA TSA TEKANYETSO				
	<ul style="list-style-type: none"> • Metseletsele ya ditirwana tsa go Reetsa le go bua • Ditirwana tsa go Reetsa le go bua tse di ikamagantseng le COVID 19 	<u>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya go buisa Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka dikwalo di le tharo tse di tshaotsweng mo kgweditharong	Ditirwana Go kwala le Go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo Go kwala ka boitlhamedi	Metseletsele ya ditirwana tsa Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano

MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG : KGWEDITHARO 4		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiso ya molomo ya porojeke (20 maduo) <p>(Barutabana ba simolole ka tekanyetso e, ka kgweditharo 3, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe ka kgweditharo 4)</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9 GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhangwa tsa tirisano (tse pedi tse di khutshwane kgotsa se le sengwe se se leele) (10 maduo) <p>E kwalwe pele ga teko e e laolwang</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 TLHATLHOBO E E LAOLWANG (60 MADUO)</p> <p>Potso1: Tekatlhaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (maduo 20) Potso 2: Setlhangwaponno (10) Potso 3: Tshosobanyo (10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano (20)</p>